

SYLLABUS

1. Puni naziv nastavnog predmeta:

Razni sportovi

2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:

ne popunjavati

3. Ciklus studija:

1

4. Bodovna vrijednost ECTS:

4

5. Status nastavnog predmeta: Obavezni Izborni**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:**

Odslušan V (peti) semestar, sa min.25% bodova predispitnih obaveza studenata

7. Ograničenja pristupa:**8. Trajanje / semestar:**

15

VI

9. Sedmični broj kontakt sati:

9.1. Predavanja:

2

9.2. Auditorne vježbe:

0

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

1

10. Fakultet:

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

11. Odsjek / Studijski program:

Tjelesni odgoj i sport

12. Odgovorni nastavnik:

Doc. dr sc. Melika Muratović

13. E-mail nastavnika:

melika.mujezinovic@untz.ba

14. Web stranica:

www.ftos.untz.ba

15. Ciljevi nastavnog predmeta:

Sticanje savremenih teorijskih i praktično primjenjivih znanja i vještina za uspješan profesionalni rad
Da usvoji osnovna znanja o pojedinim olimpijskim sportovima na ljetnoj i zimskoj olimpijadi koji su realizovani programskim sadržajem iz predmeta raznih sportova. Primjenjene sportske discipline doprinjeti će uspješnijem pedagoškom radu. Ovladati osnovnim organizacionim oblicima koji će im biti od koristi u njihovom radu.

16. Ishodi učenja:

Da usvoje znanja o sportu, dinamici organizacionih oblika u sportu i socijalnim činiocima koji deluju na ponašanje sportista i odvijanje sportskih aktivnosti; razumevanje prirode sporta i uloge sportskih organizacija i klubova u razvoju sporta na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:

Kroz teoriski dio predavanja prezentirat će se : podjela sportova, istorijski razvoj, pravila i principi igre, discipline, najpoznatija takmičenja i istaknuti sportisti iz sljedećih sportova: dizanje tegova, vaterpolo, ragby, mačevanje, hokej na ledu, kickboxing, teakwando, streljaštvo, streličarstvo, biciklizam ,badminton, kuglanje, nordiske discipline, brzo klizanje, umjetničko klizanje , bob, bandy, sankanje, curling, veslanje, golf, moderni petoboj, triatlon. Kroz praktični dio vježbi studenti će dio vježbi odraditi praktični dio vezan za sportove koji se odrađuju na teoriskim predavanjima u dvorani a dio vježbi će se odraditi u formi terenski vježbi (streljana, kuglana itd).

18. Metode učenja:

Stilovi učenja zastupljeni na nastavi: vizualni, auditivni, kinestetički, a nastavne metode: predavanja (teorijska nastava uz upotrebu multimedijalnih sredstava, tehnika aktivnog učenja i diskusije), praktična nastava (vježbe), kolokviji (teorija).

19. Objašnjenje o provjeri znanja:

U šestoj sedmici će imati prvu provjeru tj. međuispit (teoriski, praktični). Ovaj međuispit obuhvata gradivo koje je do tada obrađeno. Test se sastoji od određenog broja zadataka a njihov broj i bodovanje ovisi o težini zadatka koji je predviđen za međuispit. Student na ovom međuispitu može ostvariti najviše 15 bodova. U dvanaestoj sedmici predviđen je drugi međuispit koji obuhvata gradivo obrađeno od prvog do drugog međuispita. Ovaj međuispit se boduje po istom principu kao i prvi. Student iz praktičnog dijela dužan prisustvovati vježbama i prisustvovati terenskim vježbama. Student za pokazanu aktivnost na vježbama i teoriskim predavanjima može dobiti do 10 bodova. Završni ispit se sastoji od pismenog dijela a pravo izlaska na završni ispit imaju svi studenti bez obzira na broj ostvarenih bodova na međuispitima. Max broj bodova koji student može osvojiti u predispitnim obavezama je 60. Koliko god student osvoji bodova na predispitnim obavezama oni mu se zbrajaju sa ostalim bodovima ali ne predstavljaju prepreku da bi student pristupio završnom ispitu. Ukoliko student ne osvoji dovoljan broj bodova koji u zbroju sa bodovima osvojenim na završnom ispitu ne zadovoljavaju rang prolazne ocjene student mora ponovno pristupiti ispitu kako bi osvojio veći broj bodova i položio ispit.

Rangovi ocjenjivanja su sljedeći : 0-53 (ocjena 5),
 54-63 (ocjena 6)
 64-73 (ocjena 7)
 74- 83 (ocjena 8)
 84- 93 (ocjena 9)
 93- 100(ocjena 10).

20. Težinski faktor provjere:

Ocjena na ispitu zasnovana na ukupnom broju bodova utvrđuje se prema sljedećoj skali :

prisutnost na predavanjima	max 10
prisutnost na vježbama	max 10
aktivnost studenata (teorija 5, praktično 5)	
kolokvij I	max 15
kolokvij II	max 15
završni ispit T	max 40

21. Osnovna literatura:

Ahmetović(2009) Razni sportovi, Kreativni centar Beograd(2007). Sportovi -vizuelna enciklopedija,

22. Internet web reference:

www.olympic.org.

23. U primjeni od akademske godine:

2015/2016

24. Usvojen na sjednici NNV/UNV: